

Чурапчыга күн тахсар!



САҢА ОЛОХ

Чурапчы улуунун хаһыата

12+

2016 сыл
Бэс ыйын
23
КҮНЭ
ЧЭППИЭР
№ 65
(11232)

ХАҢЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҔЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Урус Тунах ыһыахтар

БИЛЛИЛЭЭХ ДЬОННОРБУТУГАР АНАММЫТ ЫҤЫАХ



Болотого төһөлүгөр бэс ыйын 21 күнүгөр общественнай-политическай дөггөл, чекист Н.Д. Субуруускай торообутэ 120, фольклорист, этнограф А.А. Савин 120, сурыйааччы М.Ф. Догордуров 110, спайпер-буойун Г.К. Федоров 100, Социалистическай Үлэ Геройа В.М. Кладкина 85 сылларыгар аналлаах ыһыах ыһылыына.



Самаан сайын уйгу-бийиэг ыһыагар, төһөлүккө эрэ буолбаа, улууска, ороскүбүлүккө бигилибит салайааччылар, саха бильирги олокут-дыаһаан чинчийэччи, сурыйааччы, хоһуун буойун ааптарын астан-санаан ааһар түмсүүтэ кинилэр аймактара, улууе салалтата ытырыллан сырыттылар. Ыһыах түһүлэтигэр үөһэ ааптаммыт чулуу дьоммут олохторун, үлэтигэрин сийилии көрдөрөр бэйиерлар туруорулуубуттар, бйрааһынныктыы көргөтүлүбүт сценага мээрэтигэрэ ыйааммыт. Күбүбүн суутунуур тыа тулалаах талаа мускуллар Таагта үрэх устан ааһар олус көрө айылдалаах ыһыах түһүлэтин ыалдыттарын олохтоохтор арыылаах алаадынан, уоктаах кымыһынан айах тутан көрүстүлэр. Түһүлэтин кырыа күөх бурсуун тырыллар түлэ атыгар тунал маан тавастаах көрө кушар турбуттара сайылык илэни, үгө-мааны бйианнаах

сайын салалтан кэлбитин туоһулуур курдуктар. Биллилээх алгысчыт Н.А. Федоров 7 кылыс, 8 уст арыылыгыттардаах киирэн аал уоту оттон, алгыс этэн ыһыагы аһы сизрин-туомун тылордо. Өрөгөйү үрдэтэн, кыталык кыргыттар, боотур уолаттар үлүү эриксөөһүн төлөрдүлэр.

Төһөлүк баһылыга Н.Н. Попов кэлбит ыалдыттары, олохтоохтору эвэрэлэтэ, үлэ-хамнас ыһылыылытан, ииник былааннары бийиһинэрдэ. Ыраах Топксинайтан ытырыллан кэлбит делегацияга махтанан туран бэлэх туттарда. Улууе баһылыга А.Т. Ноговицын эвэрэ тылыгар улууска ыһылыылыт үлэтигэрин сийиһинэри бийиһинэрдэ, сайынты соруктарга тохтоото. Өрөспүүбүлүкэ, улууе салалталарыттан ахаммыт наараадаларын туттарда. Улууе кулпуурага управлениетын начальнига Д.Д. Попов эвэрэ тыл этэн туран, А.Г. Слепцовага кулпуура министристибэтин наараадалын туттарда.

Болотого төһөлүгөр Социалистическай Үлэ Геройа В.М. Кладкина үлэтигэрэ "Домко" ооскубуун Топксинай бөһүөлөгүн кытары сибээстээн, хардарыта делегациялары сырытыннаран үлэтигэрэ. Бйиыл Герой торообутэ 85 сылын бөлөтэһиниэ ытырыллан бийи улуустуут делегацияга бэра сылдыбыта. Бйиылы ыһыаха төмкүсөр ыалдыттыы кэлбитер. Делегация састаабыгар Василий Михайлович улахан кылыа Любовь Васильевна Александрова, Топксинай баһылыгынан

үлэтир Надежда Васильевна Кладкина — Клышейко, кырдыабаатар (старейшиялар) түмсүүлэрин салайааччыга Тамара Семеновна Абрамова, о.д.а. бааллар. Надежда Васильевна эвэрэ тыл эттэ, ааптан аатыгар ыһыах ыһылыылытыгар, кини аатын үрдүктүк туталларыгар, торообут дойдутугар Кыңдала бйиыл ыһылыылытыгар ыһыахха

оһуохай күрбэ төриитин, хаһаангытааһар дааны элбөх кини кыттыыны ыһыта, ыһыахчыттар үксүгөр сахалыы тавастаах кэлбиттэрэ бйрааһыннык уратытынан буолла.

Түһүлэтигэр аһаһын юмугэр ытырылаах ыалдыттар, бэс бөлөтөгөр дьон аймактара эвэрэ тыл эттигэр, ахтыи оһордулар. Күүстээхтэр, бйиылар,



аһылыылыт килэрбиттигэр, кини аатынан үлэтигэринэри биллэрдэ. Олус көрөбүттигэр, аатынан музейга хонон-өрсөн астыммыттары биллэрдэ. Т.С. Абрамова эбэһини сизринэн бйэтин тылынан алгыс аһапа, аал уоту оттон айах тутта. Ыалдыт Василий Неустров эбэһини ырыа ылката. Түһүлэһэ доһордуу оһуохай, һээһэ тардылыына. Бйиылы үрөх дыһыгар төһөлүк, оокуола общественнай үлэтигэр аһылыылыт кыттыларынан ийи олохтоомут номинаторлары оокуола салалтанын аатытан туттаргаатылар. Түөлбөһөтигэр

харастаахтар күрбэтигэр элбөх кини кыттына. Маамыкта бйрааһынныктыгар, мас тардылыылытыгар, хаһсааһыга, тааһы көтөбүүтэ, ыһыта, кылыы экирээһинэ күрбэ бйиылыыта бастаабыттарга бйригэр туттарылыылылар. Убаһа, холодильник, плашет, о.д.а. сүүйүүтэрдээх лотереяга элбөх кини кыттына.

Ыһыах кыттылаахтара ыалдыттарынан үрө-көтө көрсөн, ооннуута-корго кыттылаан, уоктаах кымыс, эмне этсэн кыһа хойука дьорн сыһан, аһыаһи тардастылар.

Александр СЛЕПЦОВ.



Бэс ыйын 22 күнэ - Кутурбан күнэ

УОТТААХ СЭРИИ ЫҤЫРЫК СЫЛЛАРА...

1941 сыл, бэс ыйын 22 күнүгөр Ийэ дойдубуттар фашистескай Германия түөкүнүү сэриини саба түспүтэ. Тийиһигэр дьорн эбитэммит өстөөх сэриигэ 1941 сылыахха эһиниһи ыйта Москва аһыгар дьорн ооһуулааһын кэлбитэ. Дьэ, ити сылыгар аһа-архайдаах уот-курбан, аас-туор, суг сыһар, репрессия ыар тылына сабардаабыта, дойду үрдүнэн кийи аймах уоттаах сэриин хонууттар уонна хор-гуйууттан сырыдык тылына быстыбыта, күүс өтүтүн Хоту көһөрүлүүтэ үгө аһаанна-ах бэйи дойдубуттарыт суорума сууламмыттары.

Ол суостаах сыһар тыннаах туоһулар, 95 саастаах кырдыаба саллаһ Иван Михайлович Павлов, оччотоогу кэмтэ, Аһа дойду Улуу сэриигэр бэйиэ туруммут буйун доһотторун көрүстөөн, улууе депутаттарын Сэбиэтин председатели Я.П. Окуневаһыаһынан, улууе баһылыгынан социалык бөлүбүстүгэра солбуйааччы О.Ф. Петровһынан Кыһыны скверигэр турар "Мин маанн сэриигэ бар-бытым" памятникыаа венка уурдулар. Аһа дойду Улуу сэриигин кыттылааһа, ытык кырдыаба Иван Михайлович Павлов: "Бу күнү хаһан дааны умноо суохтааһын, оччотооһуа, эдэркөн 18 эрө саастаах өбө дьон "Сэриигэ өлө баран эр-бит" дьон санаабака айаннаабытыт... Өрүү эйэ-дьол турутурун!" - дьон кэ тыллары аһыта.



Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

М.И.С.О.М.Е.М.А.

